



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0204 – 3475/5
Budva, 26.06.2026. godine

Na osnovu člana 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, vrši:

IZMJENA i DOPUNA broj 1

Tenderske dokumentacije za Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala (#116653)

I. Na CEJN-u, Tehnička specifikacija predmeta nabavke:

-mijenja se:

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 35 | HEFT MAŠINA | do 240 listova metalna punjenje 23/10 | 1 kom |
| 46 | KARO PAPIR A4 1/250 listova | KARO PAPIR A4 1/250 listova | 1 kom |
| 61 | KESE ZA APARAT ZA UNIŠTAVANJE PAPIRA | Konica minolta Bizhub c250i | 1 kom |

-i sada glasi:

- | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| 35 | HEFT MAŠINA | do 240 listova metalna | 1 kom |
| 46 | KARO PAPIR A3 1/250 listova | KARO PAPIR A3 1/250 listova | 1 kom |
| 61 | KESE ZA APARAT ZA UNIŠTAVANJE PAPIRA | Fellowes 600m ili ekvivalent | 1 kom |

-brišu se stavke:

- | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------|-------|
| 22 | FASCIKLE sa pvc | za papir A4, 100 listova | 1 kom |
| 139 | USB fleš memorija | USB3.1, 16 GB | 1 kom |

II. U dijelu 4. „NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI“, na strani 4 od 11 Tenderske dokumentacije, i na CEJN-u u dijelu „Drugi uslovi“

-mijenja se:

“Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U tehničkim specifikacijama za stavke 3, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, i 50 je naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku „ili ekvivalentno“, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip i/ili proizvođača nudi. Dakle, u pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, konkretno u pozicijama 3, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, i 50, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Dokazi o ekvivalentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakteristike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.“

-i sada glasi:

“Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U tehničkim specifikacijama za stavke 3, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 50, i 61 je naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku „ili ekvivalentno“, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip i/ili proizvođača nudi. Dakle, u pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, konkretno u pozicijama 3, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 50, i 61 ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Dokazi o ekvivalentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakteristike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.“

III. U Dijelu 9. „NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJE PONUDA“, na strani 5 i 6 od 11 Tenderske dokumentacije

-mijenja se:

“Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 06.07.2026. godine do 11:00 sati. Otvaranje ponuda održaće se dana 06.07.2026. godine u 11 sati.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva, radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, izuzev u periodu od 11:30 do 12:00 sati, zaključno sa danom 06.07.2026. godine do 11:00 sati.”,

i sada glasi:

“Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 15.07.2026. godine do 11:00 sati. Otvaranje ponuda održaće se dana 15.07.2026. godine u 11 sati.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva, radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, izuzev u periodu od 11:30 do 12:00 sati, zaključno sa danom 15.07.2026. godine do 11:00 sati.”.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove Izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Jovan Braunović

